

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.06.2022. godine, donio je:

## **PROPOZICIJE**

### **takmičenja za prvenstvo Omladinske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2022/2023.**

#### **Član 1**

Na osnovu Odluke o sistemu stalnih takmičenja FSCG, Omladinska liga Crne Gore je jedinstvena i u njoj učestvuje 18 ekipa, i to:

FK Sutjeska  
FK Budućnost  
FK Dečić  
FK Iskra  
FK Mornar  
FK Jezero  
FK Petrovac  
FK Rudar  
FK Jedinstvo  
FK Arsenal  
FK Zeta  
FK Podgorica  
FK Bokelj  
FK Kom  
OFK Mladost Lješkopolje  
FK Berane  
FK Otrant-Olympic  
FK Polet Stars

#### **Član 2**

Klubovi čije ekipe učestvuju u takmičenju za prvenstvo Omladinske lige Crne Gore ( u daljem tekstu: Omladinska liga ), moraju ispunjavati sledeće uslove:

- da ima obezbijeđen travnati ili plastični fudbalski teren propisanih dimenzija, primljen od Komisije za takmičenje FSCG,
- da je teren ogradjen ogradom visine 1,7 metara kojom se igralište odvaja od publike,
- da ima svlačionicu za gostujuću ekipu, domaću ekipu, sudije,
- da ima kupatilo za gostujuće igrače, domaće igrače i sudije sa propisanim uređajima,
- da ima sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije,
- da ima službenu prostoriju za pravljenje zapisnika, da se sve prostorije nalaze neposredno pored terena, najdalje 30 metara od terena,
- da na igralištu ima kabine za gostujuću ekipu, domaću ekipu i delegata,

- da ima fudbalske trenere licencirane shodno propisima FSCG.

Klub je obavezan, ako su njegove prostorije udaljene više od 30 metara od terena, da preduzme mjere koje će obezbijediti nesmetan prolaz igrača i službenih lica do terena i nazad.

### **Član 3**

Ispunjavanje uslova utvrđuje Komisija za takmičenje FSCG ( u daljem tekstu : Komisija) uvidom na lice mjesta, najkasnije 15 dana prije početka takmičenja.

Klub je dužan da pruži sve dokaze o ispunjavanju potrebnih uslova.

Klub je dužan da obezbijedi teren i prateće objekte u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i Pravilnikom o bezbjednosti FSCG, i da o tome obavijesti Komisiju.

Komisija zapisnički konstatuje nedostatke u pogledu ispunjavanja uslova i određuju rok za otklanjanje. Nedostaci se moraju otkloniti najkasnije 10 dana prije početka takmičenja.

Ako se nedostaci ne otkloni u ostavljenom roku, Komisija donosi odluku o nepogodnosti terena za odigravanje utakmica.

### **Član 4**

Takmičenjem Omladinske lige rukovodi Komisija.

### **Član 5**

Takmičarski brojevi izvlače se žrijebom na zajedničkoj sjednici Komisije i predstavnika klubova.

Žrijeb je dirigovan samo u slučaju kada više klubova iz istog mjesta koriste isti teren, odnosno kada Komisija ocijeni da za to postoje posebni razlozi.

### **Član 6**

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

### **Član 7**

Takmičenje Omladinske lige se odvija u dvije faze i to: jesenji dio (preliminarna faza) i prolječni dio (finalna faza).

### **Član 8**

Kalendar takmičenja utvrđuje Komisija u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

### **Član 9**

Utakmice se po pravilu igraju subotom i nedjeljom. Komisija može odrediti da se utakmice igraju i drugim danima.

### **Član 10**

Vrijeme početka utakmica određuje Komisija, vodeći računa o mjesnim vremenskim prilikama.

Sve utakmice tri poslednja kola moraju se igrati istoga dana, i u isto vrijeme.

Ako dva kluba koriste isti teren onda slabije plasirani mora da obezbijedi drugi teren za odigravanje utakmice.

Ako su klubovi koji koriste isti teren, u zadnja tri kola domaćini dva puta, onda drugi teren prvo mora da obezbijedi bolje plasirani klub, a za drugu utakmicu to je u obavezi da uradi slabije plasirani klub.

Za ostale utakmice Komisija može odobriti da se igraju u drugo vrijeme.

### **Član 11**

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepogodnosti terena za igru, utakmica se odlaže. Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

### **Član 12**

Ako se utakmica ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl.) Komisija odlaže utakmicu, i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoji uslov da se nastavi, prekinuta utakmica će se nastaviti i odigrati po mogućnosti u roku od 24 časa, uz odobrenje Komisije.

### **Dužnosti klubova**

### **Član 13**

Klub domaćin je obavezan da prije početka utakmice isplati troškove delegatu i sudijama na osnovu podnijetih naloga. U suprotnom, utakmica se neće odigrati i biće registrovana službenim rezultatom 3:0 pff, za gostujuću ekipu.

Neispunjavanje finansijskih obaveza iz prethodnog stava povlači disciplinsku odgovornost, sve do suspenzije kluba. Suspendovani klub ne može učestvovati u takmičenju.

#### **Član 14**

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema ekipa iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbjeđivanju iste pomoći će joj klub domaćin.

Klub gost je dužan 24 sata prije utakmice, da sazna od kluba domaćina, boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

#### **Član 15**

Na 60 minuta prije početka odigravanja utakmice, zvanični predstavnici klubova stavljaju na uvid delegatu COMET ID kartice i spisak igrača koji nastupaju. Potrebno je priložiti licence za predstavnike klubova, trenere, ljekare i fizioterapeute.

#### **Član 16**

Klub domaćin je obavezan da delegatu i sudiji utakmice obezbijedi računar sa pristupom internetu.

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlašćena lica.

Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnosti predstavnika ekipa i delegata donosi Komisija

#### **Član 17**

Klub domaćin dužan je da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućih ekipa prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra.

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu FSCG i klupsku zastavu, ako je ima.

Klub domaćin je dužan da za vrijeme održavanja utakmice obezbijedi redarsku službu, ljekara, fizioterapeuta, kola hitne pomoći ili dežurno putničko voilo za prevoz povrijeđenog igrača do medicinske ustanove.

Klub domaćin dužan je da obezbijedi prisustvo policije ili ovlašćenog subjekta koji obavlja poslovima fizičke zaštite imovine i lica.

Klub domaćin je obavezan da ima sva službena lica koja su licencirana.

Ako klub domaćin nije izvršio bilo koju obavezu iz prethodnih stavova, utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, za gostujuću ekipu. Klub je disciplinski odgovoran shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG, a disciplinska mjera se odnosi i na seniorsku ekipu tog kluba.

Klub domaćin je dužan da za vrijeme utakmice obezbijedi četiri sakupljača lopti.

Klub gost je obavezan da ima licenciranog predstavnika i licenciranog trenera.

U slučaju da gostujući klub na utakmici nema licenciranog predstavnika i licenciranog trenera ta utakmica se neće odigrati, a Komisija za takmičenje će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, za domaću ekipu. Klub je disciplinski odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG, a disciplinska mjera se odnosi i na seniorsku ekipu tog kluba.

### **Član 18**

Klub je dužan da vodi evidenciju javnih opomena izrečenih na prvenstvenim utakmicama, odvojeno od opomena na Kup utakmicama.

Klub koji uvede igrača koji nije izdržao automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice, disciplinski je odgovoran shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igrača koji ima zabranu igranja jedne utakmice zbog javnih opomena utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

### **Član 19**

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u igralištu pored terena i u kabinama, mogu se nalaziti slijedeća lica:

- rezervni igrači u sportskoj opremi (ukupno devet)
- trener,
- pomoćni trener,
- trener golmana,
- kondicioni trener,
- fizioterapeut,
- ljekar,
- predstavnik kluba,
- organi bezbjednosti,
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca,
- delegat utakmice,

- fotoreporter, i
- sakupljači lopti u adekvatnoj opremi.

Sva ostala lica bez ovlašćenja moraju se nalaziti van ograde ili na tribinama.

#### **Član 20**

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: trenera, pomoćnog trenera, ljekara, fizioterapeuta i ovlašćene predstavnike.

Klub koji nema sva službena lica na utakmici disciplinski je odgovoran.

#### **Pravo nastupa**

#### **Član 21**

Na utakmicama Omladinske lige pravo nastupa imaju igrači koji su rođeni 2004. godine i mlađi.

Na Kup utakmicama omladinskih ekipa pravo nastupa imaju igrači koji su rođeni 2004. godine i mlađi.

U zapisnik utakmice može se unijeti najviše 20 igrača.

#### **Član 22**

Na utakmici Omladinske lige ne može nastupiti Igrač koji je u prethodnih 48 sati već nastupao na zvaničnoj utakmici, na kojoj je odigrao više od 45 minuta.

U slučaju kada igrač nastupi na način da je prekršeno pravilo iz prethodnog stava, Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 u korist protivničke ekipe, ako nije postignut bolji rezultat.

#### **Izmjene igrača**

#### **Član 23**

Na utakmici u igru mogu ući svi igrači koji su u potokolu za tu utakmicu.

U drugom poluvremenu utakmice, svaka od ekipa može najviše tri puta prekinuti igru kako bi obavili izmjene igrača.

#### **Član 24**

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti unosi se u COMET.

Igrač koji nastupa mora imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu, kojim je oglašen sposobnim.

Izuzetno, dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu, može se dostaviti neposredno prije odigravanja utakmice.

### **Delegat utakmice**

#### **Član 25**

Za svaku utakmicu prvenstva Omladinske lige Komisija za takmičenje određuje delegata koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan je da sačini kompletan izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica oba kluba.

U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje. Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegata obaviće glavni sudija utakmice.

Komisija uz saglasnost IO FSCG donosi bliža uputstva o dužnosti i pravima delegata.

### **Sudije utakmice**

#### **Član 26**

Utakmice Omladinke lige mogu suditi sudije koje se nalaze na odgovarajućoj listi sudija FSCG.

Sudije određuje Sudijska komisija FSCG.

#### **Član 27**

Ako određeni sudija ne dođe na utakmicu, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija, a dužnost prvog pomoćnika preuzima drugi pomoćni sudija. Drugog pomoćnog sudiju odrediće sudija utakmice od prisutnih ispitanih sudija. Ako se drugi pomoćni sudija ne može odrediti na ovaj način, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođu određene pomoćne sudije, sudija će, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, odrediti pomoćnike, koji se nalaze na nekoj od lista sudija FSCG. U suprotnom utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost sudije preuzima prvi pomoćni sudija, njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati prisutni ispitanici sudija kojeg odredi sudija utakmice.

## **Član 28**

Sudija je dužan da u slučaju isključenja igrača unese u zapisnik razloge isključenja.

Sudije su dužne da u zapisnik utakmice unesu pismenu prijavu protiv igrača, funkcionera, stručnih i tehničkih rukovodilaca zbog prestupa i propusta izvršenih prije, za vrijeme i poslije utakmice kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pismenih izjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan pročitati zapisnik sa utakmice prije potpisivanja zapisnika i provjeriti opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

### **Ocjena pogodnosti terena za igru**

## **Član 29**

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru. Pogodnost terena utvrđuje se u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila).

Glavni sudija i delegat obavezni su da u zapisnik unesu odluku o nepogodnosti terena. Sudija i delegat o nepogodnosti terena telefonom obavještavaju Komisiju.

### **Registracija utakmice**

## **Član 30**

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 5 dana od njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do konačnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena od strane Komisije za takmičenje, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna ili kada je u drugostepenom postupku donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima.

### **Registracija utakmice službenim rezultatom**

## **Član 31**

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0 donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima i ovim Propozicijama.

## **Član 32**



Smatra se, da je klub odustao od takmičenja, ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (Pff).

### Član 33

Klubu čija ekipa, u toku prvenstva odustane od takmičenja u Omladinskoj ligi, biće izrečene disciplinske mjere u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

### Žalbe

### Član 34

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalbe se podnose Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalba na odigranu utakmicu dostavlja se Komisiji za takmičenje u roku od **dva** dana od dana odigravanja utakmice. Uz žalbu se dostavlja dokaz o uplati takse, shodno odluci Izvršnog odbora FSCG.

### Član 35

Neblagovremena, neobrazložene, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

### Član 36

Odluku po žalbi Komisija za takmičenje donosi najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema. O žalbama na utakmice poslednja tri kola, odluka se donosi najkasnije u roku od **2 dana od dana prijema**

### Član 37

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od **5 dana** od prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od **2 dana** na odluke o utakmicama tri poslednja kola, uz uplatu takse prema odluci IO FSCG u korist žiro računa FSCG.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od **10 dana**, odnosno u roku od **3 dana** ako se radi o utakmicama tri poslednja kola.

### Član 38

Ako se žalba uvaži taksa se vraća podnosiocu žalbe.

### **Član 39**

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma, datum faxesa i novčane uplatnice.

### **Disciplinske odredbe**

### **Član 40**

O disciplinskim prekršajima koje u ovim takmičenjima izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci odlučuje Disciplinska komisija FSCG.

### **Član 41**

Isključeni igrači se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja, u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

### **Član 42**

Za svaku javnu opomenu klub je dužan uplatiti novčani iznos od 5 € u korist žiro računa FSCG.

### **Član 43**

Klubovi su obavezni da dugovanja prema FSCG, nastala po osnovu neprisustvovanja službenih klupskih lica na utakmicama, uplaćuju poslije svake odigrane četiri kola, na žiro račun FSCG. Pored navedenog podrazumijevaju se i ostale kazne prema troškovniku o takmičenju.

U slučaju nepoštovanja gore navedenog slijedi automatska suspenzija.

### **Član 44**

Automatska sankcija zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desetev javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene ( žuti karton ) koju igrač dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

### **Sistem takmičenja i utvrđivanje plasmana**

### **Član 45**

Takmičenje Omladinske lige se odvija u dvije faze: **jesenji dio (preliminarna faza) i proljećni dio ( finalna faza).**

Za svaku odigranu utakmicu u takmičenju dobijaju se bodovi u zavisnosti od postignutog rezultata: 3 boda za pobjedu; 1 bod za neriješeni rezultat; 0 bodova za izgubljenu utakmicu

## **Preliminarna faza**

### **Član 46**

Preliminarna faza se igra po jednostrukom bod sistemu ( svaka ekipa igra sa ostalim ekipama jednu utakmicu). Domaćinstva određuje Komisija žrijebom, prije početka takmičenja.

Uspostavljanje tabele vrši se prema broju osvojenih bodova.

Za uspostavljanje tabele posle pojedinih kola takmičenja u toku preliminarne faze, u slučaju da isti broj bodova postignu dvije ili više ekipa, primjenjuju se sledeći principi:

- veća gol razlika između postignutih i primljenih golova;
- ako je jednaka gol razlika - veći broj postignutih golova.

### **Član 47**

O redosljedu ekipa po završetku preliminarne faze, odlučuju sledeći principi:

Raspored na tabeli od 1. do 18. mjesta poslije odigranih 17. kola preliminarne faze određuje se prema broju osvojenih bodova.

U slučaju da po završetku preliminarne faze, dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, o zauzetom mjestu odlučuju:

Za dvije ekipe,

- rezultat ( broj dobijenih bodova ) na utakmici između te dvije ekipe,
- bolja gol razlika na svim utakmicama,
- ako je i dalje isto stanje, veći broj golova postignutih na svim utakmicama,
- ako je i dalje isto stanje, odlučiće se žrijebom koji će izvršiti Komisija.

Za više od dvije ekipe,

- broj dobijenih bodova na utakmicama između tih ekipa ,
- ako je jednak broj bodova, bolja gol razlika između postignutih i primljenih golova na utakmicama između tih ekipa,
- ako je i dalje isto stanje, veći broj golova postignutih na utakmicama između tih ekipa,
- ako je i dalje isto stanje, bolja gol razlika na svim utakmicama,
- ako je i dalje isto stanje, veći broj golova postignutih na svim utakmicama,
- ako je i dalje isto stanje, odlučiće se žrijebom koji će izvršiti Komisija.

### **Član 48**

Poslije formiranja tabele po završetku preliminarne faze, a prije početka finalne faze, ekipama će biti priznata polovina dobijenih bodova u preliminarnoj fazi ( na primjer 24 boda u preliminarnoj fazi = 12 bodova prije finalne faze). U slučaju dobijanja neparnog broja bodova u preliminarnoj fazi, ekipama će biti priznata polovina dobijenih bodova u preliminarnoj fazi sa zaokruženjem na više za 0,5 bodova ( na primjer 25 bodova u preliminarnoj fazi =12,5 bodova + 0,5 bodova =13 bodova prije finalne faze).

#### **Član 49**

Po završetku preliminarne faze ekipe će biti podijeljeni u dvije grupe : „A” i „B”, u kojima će nastupati sledeće ekipe:

**grupa „A” – ekipe od 1 do 10 mjesta ( uključujući ekipu koja je zauzela 10 mjesto )**

**grupa „B” - ekipe od 11 do 18 mjesta**

#### **finalna faza**

U finalnoj fazi u grupama se igra po dvostrukom bod sistemu. Raspored odigravanja utakmica se utvrđuje Bergerovom tablicom, a ekipe dobijaju takmičarske brojeve shodno plasmanu iz preliminarne faze.

#### **Član 50**

U toku finalne faze prilikom formiranja tabele, ako dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, o zauzetom mjestu odlučuju:

- veća gol razlika između postignutih i primljenih golova na utakmicama iz cijelog ciklusa takmičenja;
- ako je jednaka gol razlika-veći broj postignutih golova na utakmicama iz cijelog ciklusa takmičenja.

#### **Član 51**

U slučaju da na kraju finalne faze, prilikom utvrđivanja konačne tabele, dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, o zauzetom mjestu odlučuju:

Za dvije ekipe:

- broj osvojenih bodova na utakmicama između tih ekipa odigranih u finalnoj fazi takmičenja;
- bolja gol razlika na utakmicama između tih ekipa odigranih u finalnoj fazi takmičenja;
- ako je i dalje isto stanje- veći broj postignutih golova na utakmicama između tih ekipa odigranih u finalnoj fazi takmičenja;
- ako je i dalje isto stanje, veći broj golova postignutih u gostima utakmicama između tih ekipa odigranih u finalnoj fazi takmičenja;

- ako je i dalje isto stanje- nadležni takmičarski organ **žrijebom** će odrediti poredak na tabeli.

Za više od dvije ekipe:

- broj ostvarenih bodova na utakmicama između tih ekipa odigranih u finalnoj fazi takmičenja;
- ako je jednak broj bodova – bolja gol razlika na utakmicama između tih ekipa odigranih u finalnoj fazi takmičenja;
- ako je i dalje isto stanje- veći broj postignutih golova na utakmicama između tih ekipa odigranih u finalnoj fazi takmičenja;
- ako je i dalje isto stanje- veći broj postignutih golova u gostima na utakmicama između tih ekipa u finalnoj fazi takmičenja;
- ako je i dalje isto stanje- nadležni takmičarski organ **žrijebom** će odrediti poredak na tabeli.

#### **Član 52**

Prvoplasirana ekipa Omladinske lige dobija pehar FSCG.

#### **Član 53**

Omladinsku ligu napuštaju ekipe klubova koji su na osnovu plasmana seniora izgubili status drugoligaša.

Novi članovi Omladinske lige su ekipe klubova koji su na osnovu plasmana seniora stekli status drugoligaša.

#### **Član 54**

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija.

#### **Član 55**

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG, a sve što nije regulisano u njima, tumačiće se na osnovu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

#### **Član 56**

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se "CG Fudbal".

Broj:2230/4  
Podgorica, 29.06.2022.godine

Predsjednik,  
Dejan Savićević s.r.